


LO GRINHON

La Gazeta dau Vivarés d'en Naut



SOMARI

Bonas fèstas e bon an-Au Mas de Tença, omatge au Joan-Ives Riedau : Véronique Degoul Pochelon-Chalendas e los dos sapins : Marcella Pion-Roux-Istoara d'un chin : G. de Maupassant (reviraa Gérard Bettan)-L'Aret : Patric Cròs-Per Rire, Lo Pritz : Mirelha Thoué-Adieu l'André : Philippe Duclaux-Novèlas...Informacions-Coisina, Lo Bulhit : Marie-Hélène

Bonas fèstas de Chalendas e que 2023 nos fase joi !

Daube aqueste darrèir Grinhon de l'an vos sovetem de bonas festas de Chalendas e per assurat lo bon An per 2023.

Veiquià un pauc de lectura en linga nòstra per queste temps de Chalendas. E mai las mauvèssas novèlas : qu'avem perdut un amic, André Vialette, veire l'article de Philippe en paja 10. Au Mas de Tença an rendut un omatge au J.Y. Rideau e nos bailan d'informacions. Grand mercí a Veronica (paja 3). Puei la Marcela baila un conte per Chalendas. Coma lo freid nos ten au caire dau fuòc, Gerard vos presenta un conte de Maupassant virat dins nòstre occitan. Patric aimava joar daube los mots e Mirelha a apromptat son istoara (paja 9). E per acabar la receta de Marie-Hélène.

Volem mai vos faire profitar daus corrius de nòstres correspondents. Anètz veire qu'avem mesma de letras (mail) d'America.

La Marcela aqueste estiu...

Bonjorn, daube la chalor me teno a l'ombra,

LO GRINHON
es la revuaa de l'associacion occitana
PARLAREM EN VIVARÉS
D'èss Anopai

Es manda a tots los aderents.
Per la recèure, mandar
12 € per una persona
15€ per un coble a :

LO GRINHON (G. Betton)
La petita Comba
27 rua Marcel Bruyère
07100 ANONAI

Faire lo chec a l'ordre de
PARLAREM EN VIVARÉS.
Los abonaments partan dau n° de Prima
e s'achaban daube lo n° d'Ivèrn

Equipa tecnica, expedicion : M. & JL
Thoué, R.Chanal, U. Betton
Tresorier : J.L.Fourel Maqueta : Quentin
Garnier
Direccion : G.Betton

alors ai escrit una istoara per Lo Grinhon.
Pendent dos ans de covid n'i aviá gaire agut de
mariatges e aqueste an n'i a agut tres còps mai.
Aquò m'a donat l'idèia d'escriure una istoara :
« La barrièra »

Espero qu'avètz passat un bon estiu. Vos mando mas melhors amistats a tots.

(Maleirosament poirem pas passar l'istoara de la Marcela dins aqueste número que lo Grinbon manca encara de placa)

Puei l'ivern arriva :

Bonjorn a tots. Ai encara trovat una istoara per Lo Grinhon, aquò farà benlèu ben per Chalendas. Vos soèto de passar un bon ivern, bien acaçats dins vòstras cuvertas, daube una boleta sus la tèsta e una brica chauda aus pés ! Amistats e bonas chalendas a tots.

Lo Pèire : Me regale totjorn de legir Lo Grinhon d'un cap a l'autre. E siáu urós de veire de plumas novèlas. L'occitan viu-ailàs-mai per l'escrich que per l'orau.

Ara que siái dins una bòria, parle un pauc cada jorn embe lo viticultor, subretot dau temps qu'a fach, o que-benlèu-farà, puslèu que de filosofia ! Ai fach un petit texte sus las castanhas. N'i a d'autres de prevists...

Ryan : mel dau 24/10/22
Adiussiatz ! Espero que tot vai bien ès vo-sautres.

Ai bien recebut la novèla edicion dau Grinhon ! Siau totjorn estrambordat de ne'n trovar un dins lo corrièr.

L'autona es franc hèla aquesta anaa aici

Seure paja 8

Per retrovar lo Grinphon e Parlarem sus internet

BARTAVEL

<http://www.bartavel.com/>

*BARTAVEL :una mina d'informacions sus la linga dau
Vivarés de naut .(resp. Patric Cròs)*

Redaccion: (per lo n°116)Véronique Degoul-Pochelon, Marcela Pion-Roux, Gerard Betton, Patric Crès, Mirella Thoué, Philippe Duclaux, Marie-Hélène



Au Mas-de-Tença omatge au Joan-Ives Rideau

Vòlo respondre au Grinhon n°115 que vèno de receure per vos informar qu'avem rendut un pichòt omatge au Joan-Ives Rideau dins la comuna dau Mas-de-Tença (43) lo 3 de julhet de 2022. Sens ielo, seriem passats a costat d'una informacion capitala sus l'istoira dau vilatge.

I a dos ans, quand èro encara empleiaa per l'associacion La Retornada de Tença, lo Joan-Ives que savià que demoravo au Mas, m'avià après qu'aquela pichòta comuna aviá pres sa libertat e s'era destachaa de Tença lo 11 de març de 1872. Dau còp prepausèro aus elegits de preparar una exposicion per festar los 150 ans de la comuna. *Lo Mas-de-Tença 1872-2022* es lo titre d'aquela expausicion que se pòt veire tota l'annaa, a l'aire libre, per tots los temps, sos la Plaça de la Glèisa.

Setze paneus presentan la viá d'autrescòps au Mas daube de tèxtes, e de fotòs prestaas per las familhas dau caire (ne'n bòto 3 en pèças juntas). Daube lo Julian Pochelon chausiguèrem d'escriure quauques mòts d'occitan, dins una grafiá que seriá lisibla per tots, per far descovrir nòstra linga.

L'école communale publique des garçons

L'école, lou maître é lou icouliers

L'école des garçons se trouve dans le bâtiment qui est aujourd'hui le n°25, Chemin du Géa.



Bulletin d'inspection
Lycée, lou maître é lou icouliers



École dans les années 1920. Les institutrices sont à gauche M. Firmin Héritier, à droite M. Pontvigne. Les enfants portent la blouse, deux étoiles d'au centre. Coll. A. Delard



École des garçons, en 1944. Lou maître est M. Duron. Coll. A. Delard



Ensemble des écoliers du Mas-de-Tençac en 1962. La classe des filles et la classe des garçons sont réunies sur la même photo alors que les filas rejoignent le bâtiment à l'entrée du village. Coll. M. Pochelon



*L'école, lou maître é lou icouliers : l'école, la maîtresse et les étoiles
lou idés é lou beret : les sabots et le bérét*

L'école communale publique des filles

L'école, la maîtresse, é las icoulières



École des filles vers 1920. Coll. A. Delard

L'école des filles était anciennement dans le même bâtiment que la mairie. Dès 1911, elle est déclarée trop vétuste mais il faut attendre 1936 pour que la municipalité loue une salle de classe chez les Sœurs garde-malade (actuellement le n°175 Rue des écoles) ou elles resteront jusqu'à ce qu'en 1963 elles obtiennent une salle à l'école des garçons. L'école publique deviendra mixte et à classe unique en 1967.



École des filles vers 1944. Coll. A. Delard

18 mars 1910

L'enseignement de la botanique, le lundi et le vendredi au Cours préparatoire.

(Institutrice complémentaire)

Il faut que l'enfant écrive son nom en qu'il écrit. Il écrit aussi qu'il
sache lire et écrire tout.

Il inscrit dans le bas de son écriture son nom et son prénom et il écrit
de l'autre écriture orthographique. Longtemps l'enfant écrivait son nom à l'envers
et lorsque quelqu'un lui demandait de le faire à l'envers, il ne savait pas.
au cours d'une même session, de la 1^e à la 10^e, de la 1^e à la 10^e, de la 1^e à la 10^e,
écrivait (comme le montre dans le graph) et enfin de la 1^e à la 10^e,
orthographier (comme moi).

Enseignement de la lecture, de l'écriture et de l'orthographe. Informations complémentaires du bulletin d'inspection scolaire lors d'une visite au Mas-de-Tençac le 18 mars 1910. Coll. A. Delard



*la maîtresse:
la maîtresse
dous é dou fan
quatre: 2+2=4*

E se siètz de passatge au Mas, poiètz far una visita...

Veronica Degoul-Pochelon

Le costume

Louis abi dé la dumeinze



Photo de famille vers 1930. On peut noter le travail d'un ébéniste au village traditionnel, à la fin du XX^e siècle. Coll. A. Delard



*louis abi dé la dumeinze : les
habits du dimanche
coiffe, bonnet,
camai : pelerine noire
agrafée devant, couvrant
épaule et poitrine
la blonde é lou tsapé : la
blouse et le chapeau*



Chalendas e los dos sapins

La maire dau petit Loís èra malauta e èran tant paures, que l'enfant saviá pas coma faire una estrena a sa maire per Chalendas. Alòrs anèt copar de petits sapins dins la montanha per essaiar de los vendre a la vila.

Mas los vilatons n'avián dejà achetat ; ne'n vouguèran gis. Restava plus qu'au Loís de s'entornar vès sa maire.

Veiquià qu'en passant devant una maison auviguèt de monde que chantavan de cantiques. Pichèt a la pòrta per essaier de vendre sos sapins. L'òme que venguèt dubrir èra jardinièr, aviá dejà un grand sapin e n'aviá vendut dins tota la vila. Aviá pas besonh de sos petits sapins.

L'enfant se botèt a plorar, si fòrt que lo jardinièr ne'n fuguèt esnoiat, aquò i faguèt regret. Achetèt tots los sapins, le doble de lhur pritz, puei invitèt Loís a sa taula onte i aviá plen de bonas veiaas per chalendas. Loís aguèt quantitat d'estrenas per ilo e per sa maire. Se'n tornèt eürós.

Le jardinièr que saviá que faire d'aqueles petits sapins anèt los plantar dins la neu de chasque latz de la pòrta de la glhèisa. Au matin de Chalendas, los fideles que sortián de la glhèisa fuguèran esblausits de veire dos grands sapins tant naus que lo clochièr, las branchas èran plenas d'estialas que pelhonavan e d'ausèus que chantavan.

Lo jardinièr faguèt donar de soenh a la maire e aprenguèt lo mestier a Loís.

Dins quauques temps, per Chalendas, Loís anirà vendre de petits sapins dins tota la vila.



Marcela P.R.
(le 12/11/2022)



Istoara d'un chin

Maupassant

Tots los jornaus respondèron darrèirament a la demanda de la Societat protectriça daus animaus que vòu fonder un Asili per las bèstias. Aquò

serià una sòrta d'ospici, e un refugi onde los paures chins sens mèstre trovarián la nurritura e lo cuvert, en plaça de l'estranglha-chin, lo nos corrent, reservat per l'administracion.

Los jornaus, sus aquò, rapelèran la fidelitat de las bèstias, lhur intelligéncia, lhur devoament. Citèran de moment estonant de sagacitat. Vòlo de mon costat racontar l'istoara d'un chin perdut, mas d'un chin tot ordinari, pas genti, mau fotut. Aquesta istoara tota simpla es completament veritable.


A l'entorn de París, en bòrd de Sèina, viu una familia de riches borgés. An una genta maison, eleganta, grand jardin, chavaus e veituras, e de nombrós vaslets. Lo cochièr s'apèla François. Qu'es un garçon de la campanha, solament a meitat desgordit, tant se pet lorse, espés, motut mas bon garçon.

Coma s'entornava un vèspre a cò de sos mèstres, un chin se botèt a lo seure. Se n'aperceguèt pas de suita, mas, testaruá, la bèstia marchava sus sos talons e quò lo faguèt se revirar bientueit. Avisèt si coneissiá aqueste chin : mas que non, l'aviá jamai vegut.

Qu'èra una china, afrosament maigra, daube de grandas possas que pendolavan. Trotinava detrès l'òme, lamentabla e abraminaa, la coá sarraa entre sas pautas, las aurelhas apejaas contra la tèsta ; e quora s'arrestava, iela s'arrestava, tornant partir coma ielo.

Vouguèt faire filar aquel esqueleta de bèstia e bramèt : « Fila, fila mas ! Ussi, ossi ! » S'escartèt de dos o tres pas e se plantèt sus son detrès, apeitava ; puei coma lo cochièr se tornèt botar en marcha, tornèt partir darríèr ielo.

Faguèt mina de ramassar de pèiras. La bèstia se sauvèt un pauc mai luent,



estranglha-chin, nos corrent : *noeud coulant*

lorse : *lourdaud..gaire fin*
motut : *obtus*

possas : *mamelles*
abraminaa : *affamée*
apejaas : *collées*

daube un grand balotament de sas possas flachas ; mas tornèt de suita quand l'òme aguèt l'eschina vira. Alors lo cochèir Françoas la sonèt. La china s'aprochèt, crentosa, l'eschina plèiaa coma un cercle e totas sas còstas soslevant la pel. Carecèt aqueles òs ponchilhants e prenguèt en pietat aquesta misèra de bèstia : « Anem, vène ! » diguèt. De suita boliquèt la coa, se sentiá recepuá, adoptaa, e en plaça de demorar dins las chambas dau mèstre qu'aviá chausit, comencèt a córrer davant ielo.

L'installèt sus la palha de l'estrable, puei correuguèt a la coisina cherchar de pan. Quand aguèt minjat tot son saule, s'endurmiguèt, cojaa en rund.

Lo lendeman, los mèstres, avisats per lo cochèir, vouguèran bien que gardèsse l'anima. Pasmens l'existaça d'aquesta bèstia dins la maison devenguèt vite una causa de socits permanents. D'assurat èra la mens vergonhosa de las chinhas ; d'un bot de l'an, l'autre, tots los chins corratiérs vengueron trainar a sa maison. Virolhavan sus la rota, davant la pòrta, se faufialavan per tots los pertús de la clausura boissonaa que clauturava lo jardin, devastavan las platabandas, tiravan las flors e li fasián de pertús, que ne'n biscava lo jardinèir. De jorn coma de nueit qu'era de brames e de batalhas que ne'n fenissián pas.

Los mèstres trovavan josca dins l'eschalèir, quora de petits chins japaires, la coa borrua, de chins jaunes barrutlaires de charrèiras e d'escobilhas, quora de chin terra-nòva enòrmes daus peus frisats, de chins motons a mostachas, totas las sòrtas dau monde japaire.

La china que François aviá, sens malicja, apelaa *Cocote* (e meritava son nom), receviá tots los aumatges, e produsiá, daube una feconditat franc fenomenala, quantitat de petits chins de totas sòrtas. Tots los quatre mes, lo cochèir anava a la rivèira neiar una dimèia dotzena d'estres grolhants, que piaulavan dejà e semblavan de crapauds.

Cocote, iura, èra devenguá enòrma. Tant èra estat maigra, tant èra bodaruá, sos son ventre gonfle trainavan totjorn sas lònjas possas brandantas. Aviá engraiasset tot d'un còp en quauques jorns ; et marchava a grand pena, las pautas escampaas, a la maniera daus gròs, gola badaa per bofar e aganiá quora s'era permennaa dètz menutas.

D'iela, lo cochèir Françoas disiá :

- D'assurat qu'es una bona bèstia, mas es, per ma fe, bien dereglaa.

Lo jardinèir se planhiá tots los jorns. La coisinèira faguèt parièr. Trovava de chins sos son fornèu, sos las selas, dins lo pontil dau charbon ; e raubavan tot çò que trainava.

Lo mèstre comandèt a François de se desbarrassar de *Cocotte*. Lo vaslet desesperat plorèt, mas dopuguèt obeir. Ofriguèt la china a tot lo monde. Dengun ne'n vouguèt. Essaièt de la perdre ; tornèt. Un voiatjaire de comèrci la botèt dins la mala de sa veitura per l'abandonar dins une vila eslonhaa. La china tornèt trovar son chamin e dembada

possas flachas : *mamelles flasques*

òs ponchilhants : *os sail-lants*

virolhavan : *rodaien*

clausura boissonaa : *haie vive*

chins japaires : *roquets*

chins motons : *caniches*

bodaruá : *obèse*
brandantas : *ballottantes*

aganiá : *exténue*

pontil : *soupente*

sa bòlha que trainava, sens minjar benlèu, dins un jorn, s'entornèt ; e rintrèt tot bèlament se jaire dins son estrable.

Aquesta feis lo mestre se fachèt, faguèt venir Françoas e li diguèt sa colèra :

- Si fotètz pas aquesta bèstia a l'aiga avant deman, ieu vos fote a la pòrta, avètz ben comprés !

L'òme fuguèt franc maleirós, amava tant *Cocotte*. Tornèt montar dins sa chambra, s'assetèt sus sa coja, faguèt sa mala per partir. Puei, brotjèt qu'una novèla plaça serià pas possibla a trovar, que dengun voudriá de ielo tant que trainariá sus sos talons aquesta china qu'un regiment de chins seguiá totjorn. Chaliá doncas se'n desbarrassar. La poviá pas plaçar ; la poviá pas pèdre ; la rivèira èra lo sol moienc. Alors pensèt de bailar vint sòus a quauqu'un per aquela execucion. Mas a-n-aquesta idèia se sentiguèt mau ; pensèt qu'un autre benlèu la fariá sufrir, la batrà en rota, li rendriá ben penables los darrèirs moments, li laissariá comprendre que l'òm voliá la tuar, que compreniá tot aquela bèstia ! Se decidèt doncas per faire la veiaa ielo-mesme.

Durmiguèt pas. A la pica dau jorn èra levat e arrapant una solida còrda anèt cherchar *Cocotte*. Iela, se levèt tot bèlament, se secoèt, s'estirèt e venguèt faire fèsta a son mestre.

Alòrs s'assetèt, la prenguèt sus sos janolhs, la caressèt de temps, l'em-brassèt sus lo morre. Puei se levèt e diguèt :

- Vène

E iela, brandilhèt la coa, compreniá qu'anavan sortir.

Arrivèran sus la riva e chausiguèt un endreit onte l'aiga semblava pri-gonda.

Estachèt alara la còrda au coal de la bèstia puei ramassèt una gròssa pèira qu'estachèt de l'autre latz. Après quò, prenguèt sa china dins sos braç e la potonèt fòrt coma per una persona que l'òm vai quitar. La teniá sarraa sus sa peitrina, la crossava, iela, se laissava faire, renava de contentament.

Dètz còp la vouguèt lançar ; a chasca feis la fòrça li manquèt. Mas tot d'un còp se decidèt e de totas sas fòrças la balancèt lo mai luent pos-sible. Demorèt sus l'aiga una segonda, batalhèt, essaièt de najar coma quand l'òm la banhavan : mas la pèira la tirèt vès lo fons ; aguèt un regard ansiós ; e sa tèsta dispareissegùet la promèira dau temps que sas pautas de darrèir sortián de l'aiga e bolicavan encara. Puei quauquas bullas d'aire venguèron en surfaça. François creiá veire sa china se tòr-cer dins la fanja dau fluvi.

D'un pauc mai tombava simple e, un mes de temps, fuguèt malaute trevat per lo sovenir de *Cocotte* qu'avissiá tot lo temps jatar.

L'aviá neiaa vès la fin d'avril. Reprenguèt mas sa tranquillitat long-temps après. A la fin i pensava plus gaire, quora, vès lo meitan de

bòlha : *bedaine*

A la pica dau jorn : *dès l'aube*

crossava : *berçait*

tombava simple : *devenait idiot*

trevat : *hanté*

junh, sos mèstres se'n anèran e l'emmenèran aus environs de Rouen onte anavan passar l'estiu.

Un matin, que la chalor pichava, Françoas sortiguèt per se banhar dins la Sèina. Coma anava rintrar dins l'aiga, una mauvèsa odor l'arrestèt, quò sentiá coma la charonha, avisèt alentorn e n'aperceguèt una dins de canas. Un còrs de chin en putrefaccion. S'aprochèt, estonat per la color daus piaus. Una còrda purriá sarrava encara lo coal. Qu'èra sa china, *Cocotte*, portaa per lo corrent a seissanta lègas de París.

Demorava plantat, d'aiga josca aus janolhs, eslaiat, estravirat coma davant un miracle, en fàcia d'una aparicion venjaira. Se tornèt abilhar de suita e franc perdut, espaurit, se botèt a marchar a l'azard, la tèsta perduá. Tot lo jorn barrunlèt per pesselèiras coma aquò e lo vèspre vengut demandèt sa rota que tornava plus trovar.

Dempuei, jamai tochèt pas pus un chin.

Aquesta istoira a mas qu'un merite : es veritable, completament verèia. Sens la rencontra estonanta dau chin mòrt, après sèis setmanas e a seissanta lègas de distança l'auriau pas remarcaa, d'assurat ; per çò que, quant ne'n veiem, tots los jorns, d'aquelas pauras béstias sens abric !

Si lo project de la Societat protectriça daus animaus capita, rencontrarem benlèu pas tant d'aqueles cadavres daube quatre pautas calats sus las rivas dau fluvi.

Guy de Maupassant
(*Reviraas Gerard Betton*)

Histoire d'un chien fut publié dans « Le Gaulois » du 2 juin 1881.

Ce conte sera remanié pour devenir *Mademoiselle Cocotte*, il paraîtra dans « Gil Blas » le 20 mars 1883.

Dans la seconde version le cocher devient fou et finit dans un asile d'aliénés.

La Société Protectrice des Animaux fut créée en 1845.

suita de la paja 2

dins l'Ohio ! Coma las fuèlhas an chamjat m'estona. Quo me mancava pendent lo sejorn en França.

Penso encara de far una novèla cronica per lo jornal de l'ivern. Siem en trin de far una eleccion aici, e la França ne'n a agut la primavera passaa, adoncas benlèu pòio escrire quauqua veiaa sobre 'quò. Era dificile aquestes darriers temps daube tots mos devers.

Siau totjorn dedicat a l'occitan ! Aquesta setmana, essaiavo de legir quauquas pajas d'un liure en occitan vivaroapenc. Es un liure de contes dromencs. L'ai achaptat quand èro en Europa aqueste estiu. Gaito mai l'emission *Trotet*,

en Lengadocien qu'ai achaptaa daube lo liure.

Defòra d'aquò, ai recebut una qualificacion per èsser interprete medicau de françés/anglés, adoncas chercho un travalh dins lo sector.

Encuei, festejem mon aniversari ès l'Albatross, un restaurant francés aici a Cleveland ! Creiretz pas çò que trobavo : un vin de l'Ardescha!!! L'ai comandat, evidentament. Un gost de mon autre "cò de ieu" me fasiá forçament plaisir.

Espero de vos veire bientost!
Josca mai,
Vòstre amic. **Ryan**

Veire las Novèlas paja 10

L'aret

Lo Patric Cròs s'amusa e nos gala

L'aret Clama fai de publicitat
L'aret Flexion bròtja
L'aret Fòrma vai chamjar
L'aret Gla fai de mesuras
L'aret Gularitat vai plan plan
L'aret Nadanglatèrra a bien viuput
L'aret Publica nos apela
L'aret Bola fai la fèsta
L'aret Creacion es darrèir l'escola
L'aret Chercha trova ren
L'aret Ban baila de lunetas a l'aret Tina
L'aret Neta minja de poms
L'aret Nadelasnèus es liberat, delivrat
L'aret Scossa es apelat
L'aret Sistança es dins lo maquis
L'aret Spiracion a la possuá
L'aret Vòlta rena e l'aret Volucion va tot faire petar
L'aret Paraa es dins lo jardin
L'aret Animacion dèrm
L'aret Tatedebeurequevasvenirfiaule a set



Per Rire daube Mirelha

Lo Pritz

Un paisan d'Ardecha vai vèire son veisin. Picha en la pòrta ; un gamen de 9-10 ans lhi la bada.

- Ton paire es aquí ?
- Non, monsur, es nat es Anonai.
- Ta maire es aquí ?
- Non, monsur, es naa es la vila daube mon paire.
- Ton fraire es aquí ?
- Non, monsur, es nat au *Boès dau Falhar* daube lo tractor.

L'òme resta plantat aquí en gongonant, en marmonant entre sas dents.

Lo gamin lhi dis : « Pòio vos aidar. Si avètz besonh de quaucam, savo onte son los otils, e si avètz quauqua veiaa a dire, farai la comession. »

- Bon, fai l'òme, mas vòlo veire ton paire, per çò que ton fraire a engrossat ma filha, la Su zie. »
- Ah !

Lo gamin reflechis tantsepè e lhi ditz :

- Ah òc ! Per aquò, vos fau veire mon paire. Savo que pren 40 euros per lo jarri, 20 euros per lo boç, mas per mon fraire, savo pas lo pritz.

Adieu l'André

André Viallette, quaten enfant de Henri Viallette et Marie Sassolas, es naissut au vilatge de Sant Safloriá-de-Maün en 1951, i a creissut. N'era una figura. Après aver estat factor ès Lion, es tornat en Ardecha, e a 'chabat sa carrièra ès Satilhau.

S'era establit dins lo mitan dau vilatge de Sant-Safloriá, ambé Paulette Laffont, de Satilhau, mariat en 1978, e lors tres filhas, dins 'quela anciana escòla, un temps bastiment de l'AEP, associacion qu'aiá présidat.

Bon marchaire, èra pas rare de lo croisar sus las rotas e los chamins, aviá mema fach lo pelerinatge de Compostèla. Dins sa joinessa aviá joat dins lo grop de teatre dau Nant e Malpertuis e èra demorat fidel aus amis per las vacanças, lo Revelhon... A mai participat a la FEPRAC e a sas rencòntras.

A rendut bien de services, nombrós son aquellos qu'an apreciat sos presents de legumes dau jardin que s'ocupava apassionalament. Amava lo jardinatge, las bolas (la longa o lionesa), las cartas e mai que tot las rencòntras, discutar, blagar, partejar. Era benevòle es la maison de retraita de Satilhau pròche daus Anciens.

S'era investit dins la municipalitat de Sant-Safloriá, conselhier municipau de 1989 a 1995, puei maira de 1995 a 2001. S'es, après, consacrat au remontatge dau relòtge de la glèisa, en



faça es el, en prenent la relèva de son amic René Nicolas, e adorava faire visitar lo clochier ; quant de còps a montat aquelis eschalèirs ?

Aviá bien vougut escriure un article sus aquele vilatge qu'amava tant, dins lo Caièr de *Memòria d'Ardecha e Temps Present* (M.A.T.P.) consacrat a Sant-Safloriá en 2016. Le devió entrevisitar per que partatge son saber sus l'istòria de nòstra comuna. Malurosament 'quò se pojrà pas faire.

Aquele estiu aviá participat aus dimars occitans ès Satilhau, èra urós de parlar e chantar dins la lenga nòstra. L'aviá pas eissublaa. Se deviá abonar au Grinhon, a pas agut lo temps de zo faire.

Trista novela sa disparicion. Nos a quitat a l'atge de 71 ans, après d'espròvas dificilas liaas au càncer, sens planhs. Condolenças a son esposa Paulette, sas filhas Delphine, Annick e Claire, lurs conjunts, sos fraires et sòrs, beufraires et bèlasòrs, nebons e neças, e tots sos amics.

Adieusias André. T'eissublarem pas.

Philippe Duclaux

Novèlas... Informacions...

Parlarem en Vivarés

Chantar :

Chantem la Corala de Parlarem fai sas repeticions tots los vendres matins a 10 h, Anonai, escòla de musica, escòla Malleval, intraa rua Levert. Represa : 6 de janvièr. *Daube Genervière Largillier*.

Talhièr chançon transmission dau repertòri, chançons popularas, lo vendres de vespre, 17h30, *Maison des Associations*, rue Henri Guironnet, Annongy. Un vendres sus dos. Represa 6 de janvier. *Daube Huguette Betton*.

Parlar, legir, escrire :

Cors d'occitan un mecrès sus dos de 18h a 20h, ès Sant-Victor. *Daube Jean Dodet*

Autras novèlas

Un groupe de députés favorable aux langues régionales

Un groupe parlementaire « langues et cultures régionales » vient d'être constitué à l'Assemblée nationale. Il sera coprésidé par Paul Molac (Morbihan, LIOT) et Karine Le Bon (La Réunion, Nupes).

Un appel à enseigner en France les littératures régionales à l'école

Une pétition circule pour demander que les écrivains français qui écrivent ou ont écrit en langues régionales soient étudiés à l'école. Voir : <https://www.mesopinions.com/petition/art-culture/vraie-place-litteratures-langues-regionales>

Coisina

Lo Bulhit

Qu'èra, es nosautres, un plat de Pascas, lo bulhit, le plat que reconfortava après lo Caresma.


Mas d'aqueste an nòstra coisinèira, Maria-Elena a pensat nos presentar un bulhit per Chalendas. Coma vivem, un pauc, un temps de restriccions, que tot costa plus char, qu'es benlèu pas mau non plus de pensar au bulhit, e i a pas mielh per se reschaufar quand jala defora e que devem mai baissar lo chaufatge !

Aquesta recèta es franc pas complica, mas si es simpla empacha pas d'èsser un plat gostós e que l'òm pòt faire durar dos, tres jorns dins la setmana.

(Si volètz aprigondir aquesta recèta fau pas esitar a avizar un pauc de pertot, l'internet es clafit de recètas, mas chau pas essublar qu'en francés apèlan còp : *pot au feu*.)

E mai sustot fau anar veire lo liure de *Lucette Rouchier : Saveurs d'Ardèche au fil des saisons, Cuisine et Traditions, éditions E & R, Valence*. Un liure a legir e tornar legir, l'òm achaba jamai, tant i a d'informacions sus la coisina d'aici, la coisina d'au país nòstre e mai la tradicion, las costumas de tots los mes.


Qu'es Luceta que furniguèt las recètas dau Grinhon, d'ans e d'ans, josca au N°100.



Receta

Le Bouilli ardéchois

- 3 litres d'eau
 - 1 cuillerée à soupe de gros sel
 - 1,5 kg de plat de côtes de boeuf avec os
 - 500g de jarret de boeuf sans os
 - 1 os à moelle
 - 2 poireaux, 6 carottes, 6 navets, 6 belles pommes de terre
 - 1 branche de céleri, 1 bouquet garni, 1 oignon piqué de 4 clous de girofle
- Pour garder le goût des viandes trempez-les quand l'eau bout. Au bout d'une heure un quart, ajoutez les légumes et l'os à moelle et laissez cuire encore une heure et demie



Dressez viande et légumes ensemble. Présentez également le bouillon, à part, sans oublier le poivre. Un gamay, une syrah ou encore mieux un Saint-Joseph rouge sont parfaits pour accompagner ce plat.

Marie-Hélène



**"ANC, DE VIVARES, NON AC CLAM,
QU'OM ESTRAINZ AGUES SET
NI FAM NI FOS COCHAZ."**

(Jamais, du Vivaraïs, il n'y eut
plainte qu'un étranger
eût soif ni faim, ni qu'il
y fût tourmenté.)

Peire de Vic

Parlarem en Vivares

Mesa en paja : Gérard Belton

Mesa en paja : Queantin Garatier

Pensatz ! abonnatz !

Lo Grimois